



PATENTNI SPIS BR. 5582.

Ing. Arthur Miller, Beč.

Spojni deo za više nadglavnih slušalica kod radio prijemnih aparata.

Prijava od 25. januara 1927.

Važi od 1. novembra 1927.

Pronalazak se odnosi na spojni deo za više nadglasnih slušalica kod radio-prijemnih aparata i sastoji se u tome, što spojni deo ima proizvoljan broj uzdužnih otvora za uguranje umetljivih klinaca (čepova) za nadglavne slušalice, koje (čepove) pritisak jedne elastične pomoćne naprave gura uz spojni deo, radi boljeg dodira i onemogućavanja ispadanja tih čepova. Elastična pomoćna naprava sastoji se bilo iz spiralnih opruga uturenih u oluke na obimu spojnog dela (koji idu kroz uzdužne otvore) ili iz gumenih pretenova, koji čepove guraju prema sredini spojnog dela ili pak iz lisnatih opruga ili gumenih kapa, koje su centralno rasporedjene u sredini spojnog dela i koje guraju čepove uz unutarnji obim spojnog dela.

Na nacrtu su pokazana dva oblika izvođenja pronalaska, kao primeri, i to sl. 1 pokazuje u izgledu spojni deo jednog oblika izvođenja, sl. 2 u horizontalnici, a sl. 3 jedan spojni deo u preseku drugog oblika izvođenja, a sl. 4 isto u horizontalnici.

Po sl. 1 i 2 spojni deo je načinjen iz dobro provodljivog materijala — metala, u jednom delu i nosi na svom donjem kraju uvlačni čep 1, ili zavrtanj ili kakvu drugu napravu za utvrđivanje spojnog dela na radio prijemnom aparatu. Spojni deo ima osim toga proizvoljan broj otvora 2, na pr. pet; koji su odredjeni za prijem čepova 3. U bočnoj omotnoj površini spojnog dela do srednjeg kruga otvora izbušena su dva oluka 4, u koje se uvlači zatvorena spiralna

opruga ili gumeni prsten (u sl. 1 isprekidano nacrtano). Ako se čepovi 3 slušalica, potisnu u pravcu strelice I. sl. 1) u otvore 2 spojnog dela, onda odstupa spiralna opruga (gumeni prsten) sa strane i gura uvučeni čep 3 prema sredini spojnog dela, usled čega se s jedne strane vaspostavlja dobar dobir a s druge onemogućava ispadanje čepova.

Po sl. 3 i 4 predviđa se mesto guranja čepova spolja prema unutra, naprotiv guranje iznutra prema spolja, radi čega su u poklopcu 5 centralno utvrđjene lisnate opruge 6, ili gumena kapa, koja teži, da gura u otvore 2 uvučene čepove 3 uz unutarnji obim spojnog dela u smislu strelice II. I kod ovog oblika izvođenja dobija se pritiskom dobar dodir i sprečava ispadanje čepova 3.

Patentni zahtevi:

1. Spojni deo za više nadglavnih slušalica kod radio-prijemnih aparata, naznačen time, što ovaj spojni deo ima više uzdužnih otvora (2) za prijem uvlačnih čepova (3) za slušalice i elastičnu pomoćnu napravu (6) radi pritiskivanja čepova uz spojni deo.

2. Spojni deo po zahtevu 1, naznačen time, što spoljni deo ima po svom obimu jedan ili više oluka, koji prolaze kroz uzdužne otvore, u koje se unose spiralne opruge ili gumeni prsteni.

3. Spojni deo po zahtevu 1, naznačen time, što ima na poklopcu (5) centralno rasporedjenu lisnatu oprugu ili gumenu kapu (6).



PATENTNI SPIS BR. 5582.

Ing. Arthur Miller, Beč.

Spojni deo za više naglasnih slušalica kod radio prijemnih aparata.

Važi od 1. novembra 1927.



Prijave od 28. januara 1927.

Priznajući se jednom na spojni deo za više naglasnih slušalica kod radio-prijem-
nih aparata i smatrajući se u tome, što spojni
deo ima proizvođač pri izdavanju otvora
za ugradnju dodatnih slušalica (čepova) za
naglasne slušalice, koje (čepove) pri iz-
vedenju slušalica pomoću naprave koja uz
spojni deo radi bolje dobira i onemoguć-
ava izdavanje tih čepova. Elastična po-
dizivača ispod spojnog dela iz spira-
lne naprave sastoji se bilo iz spirale
opremljene u obliku na obimu spojnog
dela (koji ima otvor za izdavanje otvora) ili iz
gumenih prstenova, koji čepove gura u pre-
tlačivač spojnog dela ili pak iz listića
opremljenih gumenim kapa, koje su centralno
raspoređene u sredini spojnog dela i koje
gura čepove uz dodatni obim spojnog dela.
Na slici su pokazana dva oblika izvo-
đenja proizlaska, kao primeri, i to sl. 1
pokazuje u izgledu spojni deo jednog oblika
izvedenja, sl. 2 u horizontalnom preseku drugog oblika
jedan spojni deo u preseku drugog oblika
izvedenja, a sl. 3 isto u horizontalnom.
Po sl. 1 i 2 spojni deo je napravljen iz
dobro provodljivog materijala — metala, u
jednom delu i nosi na svom donjem kraju
izlasci čep 1, ili zavrtanj ili kakvu drugu
napravu za utvrđivanje spojnog dela na radio-
prijemnom aparatu. Spojni deo ima osim
dodatnih otvora, u koje se unose spirale
opremljene gumenim prsteni.


3. Spojni deo po zahtevu 1. napravljen
time, što ima na poklopcu (2) centralno ras-
poređenu listastu oprugu ili gumenu kapa (6),
dobar dobri i sprečava ispadanje čepova 3.
ovog oblika izvedenja dobija se pri izvo-
đenju spojnog dela u smislu slike II. I kod
u otvore 2 avduče čepove 3 uz unutrašnji
de 6, ili gumenu kapa, koja teži, da gura
tako izlasci prema spojni radi čepa u u
čepova spoja prema unutra, napravi fu-
Po sl. 3 i 4 predviđa se mesto gume-
ne čepova.

Patentni zahtevi

1. Spojni deo za više naglasnih slušalica
kod radio-prijemnih aparata, napravljen time,
što ovaj spojni deo ima više uzdužnih otvora
(2) za prijem izlasci čepova (3) za sluša-
lice i elastičnu pomoćnu napravu (6) radi
pričvršćivanja čepova uz spojni deo.
2. Spojni deo po zahtevu 1. napravljen
time, što spojni deo ima po svom obimu
jedan ili više oluka, koji prolaze kroz uz-
dužne otvore, u koje se unose spirale
opremljene gumenim prsteni.
3. Spojni deo po zahtevu 1. napravljen
time, što ima na poklopcu (2) centralno ras-
poređenu listastu oprugu ili gumenu kapa (6).



SL. 2.



SL. 4.

